

l100_fomodel4 (TM-
PUva1j9DFV2FJ4PZhuGA9958DmeCrGZSF)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_fomodel3 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_tarski : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \neg (X0 \in X1) \wedge (v1_xboole_0 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_relat_2 X2) \wedge ((v1_partfun1 \\ & X2 X0) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X0)))))) \Rightarrow (\\ & (X1 \in X0) \Rightarrow (k4_tarski X1 X1 \in X2)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1_subset_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1_xboole_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. (k4_tarski X0 X1 = k4_tarski X2 X3) \Rightarrow ((X0 = X2) \wedge (X1 = X3)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1_subset_1 X0 X1) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. \forall X3. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge \\ & (((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \wedge (m1_subset_1 X3 X0))) \Rightarrow (k3_funct_2 X0 \\ & X1 X2 X3 = k1_funct_1 X2 X3) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.v1_relat_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.v1_relat_1 (k1_tarski (k4_tarski X0 X1)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((\neg v1_xboole_0 X0)\wedge \\ & (((v1_funct_1 X2)\wedge((v1_funct_2 X2 X0 X1)\wedge(m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))))))\wedge(m1_subset_1 X3 X0)))\Rightarrow(m1_subset_1 (\\ & k3_funct_2 X0 X1 X2 X3) X1) \end{aligned} \quad (9)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.(v1_relat_1 X0)\Rightarrow(\forall X1.(v1_relat_1 X1)\Rightarrow(\forall X2. \\ & ((v1_relat_1 X2)\wedge(v1_funct_1 X2))\Rightarrow((v1_fomodel3 X2 X0 X1)\Leftrightarrow(\forall X3. \\ & \forall X4.(k4_tarski X3 X4 \in X0)\Rightarrow(k4_tarski (k1_funct_1 X2 X3) \\ & (k1_funct_1 X2 X4) \in X1)))))) \end{aligned} \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X1 = k1_tarski X0)\Leftrightarrow(\forall X2.(X2 \in X1)\Leftrightarrow (X2 = X0)) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_relat_1 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0))\Rightarrow(v1_relat_1 X1)) \quad (12)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.\forall X2.\forall X3. \\ & ((v1_partfun1 X3 X0)\wedge((v1_relat_2 X3)\wedge(m1_subset_1 X3 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X0))))))\Rightarrow(\forall X4.((v1_funct_1 X4)\wedge((v1_funct_2 \\ & X4 X1 X0)\wedge(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X1 X0))))))\Rightarrow \\ & ((X2 \in X1)\Rightarrow(v1_fomodel3 X4 (k1_tarski (k4_tarski X2 X2) X3))) \end{aligned}$$